



Rainbow  
WORKBOOKS

SESOTHO HOME LANGUAGE

GRADE 1 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-11-9

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

8th Edition

a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z

ISBN 978-1-920458-11-9




SESOTHO PUO YA LAPENG – Sehlopha sa | Buka ya |



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

E hlabolotswe e  
bile e tsamaelana le  
CAPS




Sehlopha sa

Lebitso:

Phaposi:

YA LAPENG  
SESOTHO PUO  
Buka ya!  
Kotara ya 1 & 2



Mofumahadi Angie Motshekga,  
letona la Lafapha la  
Thuto ya Motheo



Mong. Enver Surty,  
Motlatso wa Letona la  
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo, Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatso Letona la Thuto ya Motheo, Mong. Enver Surty.



Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonneta ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bona ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bona.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.


## BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano	Seriti sa batho	Bophelo
<p>Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.</p> 	<p>Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.</p> 	<p>Bophelo ke ntho ya bohlokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.</p> 
<p><b>Lelapa</b></p> 	<p><b>Thuto</b></p> 	<p><b>Mosebetsi</b></p> 
<p><b>Bolokolohi/tokollo le polokelo</b></p> 	<p><b>Thepa/leruo</b></p> 	<p><b>Bodumedi, ditumelo le maikutlo</b></p> 
<p>Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso.</p> 	<p><b>Boipaballo</b></p> <p>Hlomela lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.</p> 	<p><b>Boahi</b></p> <p>Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.</p> 
<p><b>Tokolloho ya puo</b></p> 	<p>O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlaphaolwe kapa maikutlo a bona ha a utliswwe bohlok.</p> 	<p><b>Published by the Department of Basic Education 222 Struben Street Pretoria South Africa © Department of Basic Education Eighth edition 2018</b></p>






Sehlopha  
sa



ya SESOTHO

SESOTHO  
Buka  
I





## Tema 1: Sekolo

<b>1</b>	<b>Etsa seo ba se etsang</b>	2
	Etsisa meemo ya bana ditshwantshong Tsamaelano ya di tho	
<b>2</b>	<b>Mmele</b>	4
	Dikarolo tsa mmele Mamele mme o supe karolo tse nepahetseng tsa mmele Seha disehwa tsa mmele o di mamarisetse setshwantshong se nepahetseng	
<b>3</b>	<b>Letsoho letshehadi</b>	6
	Bong ba lehlakore Terisa le letona le le letshehadi mme o bale menwana	
<b>4</b>	<b>Botana le botshehadi</b>	8
	Bong ba lehlakore Bontsha letsoho le letona le le letshehadi Ho ngola: tereisa	
<b>5</b>	<b>Ho ithuta ho ngola lebitso la hao</b>	10
	Ho ngola: Ho kgetholla ka pono, bona mme o dikadike dithlaku tsa lebitso la hao Kwetlisa ho ngola lebitso la hao Mela e yang tlaase: taka dithupa tsa folaga, le makala a dipalesa	
<b>6</b>	<b>Ba ho kae?</b>	12
	Boemo sebakeng: ho bua, kutlwisiso ya tlaase ho, kamorao ho. Bolela hore bana bana ba hakae.	
<b>7</b>	<b>Medumo</b>	14
	Bokgona ba kutlo: E etsa modumo ofe? Nae etsa modumo o hodimo kapa o tlaase?	

<b>8</b>	<b>Boipaballo</b>	16
	Ho bua: Supa se kotsi setshwantshong. Hlalosa hobaneng se le kotsi. Sebedisa mmapa wa mohopolo ho itokisa	
<b>9</b>	<b>Bapisa</b>	18
	Kgethollo ya pono, tshebetso e ntle ya dithokutlo. Taka mola ho bapisa ledinyane ka leng ho mmalona. Kutlo : Phoofolo ka nngwe e etsa modumo ofe?	
<b>10</b>	<b>Phaposi ya ho ithuta</b>	20
	Kutlwisiso ya pono, ho bua: Bolela dintho tse fumanwang phaposing ya ho ithuta. Ke dife tseo le nang le tsona phaposing ya heno?	
<b>11</b>	<b>Hlabula le mariha</b>	22
	Mebala le nako tsa selemo: Etsetsa diaparo tseo re di aparang hlabula sedikadikwe se sekugubedumme tsa mariha ka o bolou.	
<b>12</b>	<b>Bohlweki</b>	24
	Etsetsa dintho tseo re di sebedisang bakeng sa ho hlweka sedikadikwe. Ho ngola: Latella meizi ka mahlo.	
<b>13</b>	<b>Metswalla</b>	26
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: a Bitsa modumo ebe o a o khalaro, mme o o fumanne o o etsetse sedikadikwe.	

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala tereisa mme o latelle ka mahlo: Nyalanya dikarete  
tsa mantswe le mantswe ana.  
Boikgathollo

**14** **Tlhaku a** 28  
Kwetlisa ho ngola tlhaku.  
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se  
qalang ka modumo a  
Kgetholla ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho  
kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse  
sedikadikwe.  
Nyalanya mebala le dibopoho

**15** **A re bapaleng mmoho** 30  
Ho bua ka setshwantsho  
Ho bala polelo  
Modumo: s  
Bitsa modumo mme o o khalaro, o fumanne mme o etsetse  
sedikadikwe.  
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.  
Boikgathollo (tereisa mme o fumanne) ho latella ka mahlo

**16** **Tlhaku s** 32  
Kwetlisa ho ngola tlhaku.  
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se  
qalang ka modumo s  
Kgetholla ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho  
kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse  
sedikadikwe.  
Nyalanya mebala le dibopoho



## Tema 2: A re bapaleng mmoho

<b>17</b>	<b>Re a bapala mmoho</b>	34
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: s Bitsa modumo mme o o khalaro, o fumanne ebe o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Tereisa mela e matheba ya dibopoho tsa diphoofolo.	
<b>18</b>	<b>Tlhaku e</b>	36
	Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise ho ngola tlhaku e Etsa sedikadikwe setshwantshong se qalang ka modumo e Tlatsa dikgeo ka tlhaku e hore mantswe a nyalane le ditshwantsho	
<b>19</b>	<b>Re a bapala</b>	38
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo ebe o wa o khalaro, jwale o fumanne mme o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella dipaterone	
<b>20</b>	<b>Tlhaku i</b>	40
	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku i Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa i sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka i hore mantswe a nyalane le ditshwantsho	
<b>21</b>	<b>Diphoofolo tsa setswalla</b>	42
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo o be o o khalaro, ofumane mme o o etsetse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Ho latella meizi ka mahlo: thusa mokganni ho fihla pheletsong ya mmila.	

<b>22</b>	<b>Tlhaku r</b>	44
	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku r Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo r sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka r hore ditshwantsho di nyalane le mantswe.	
<b>23</b>	<b>Titjhhere ya ka</b>	46
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: t Bitsa modumo, o o khalaro ebe o a o fumanne o o etsetse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone	
<b>24</b>	<b>Tlhaku t</b>	48
	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku t Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa t sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya t ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	
<b>25</b>	<b>Re a thusana</b>	50
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: o Bitsa lenswes mme o o khalaro, jwale le fumanne e be o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kutlwisiso ka ho bona: sebedisa ditshwantsho ho bolela pale.	
<b>26</b>	<b>Tlhaku o</b>	52
	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku n Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se qalang ka modumo n Tlatsa dikgeo ka tlhaku n ho nyalanya mantswe le ditshwantsho	
<b>27</b>	<b>Mmino</b>	54
	Bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: n Bitsa modumo mme o o khalaro, ebe o wa o fumanne o o etsetse sedikadikwe.	

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana  
Taka setshwantsho sa hao ebe o ngola lebitso la hao

**28** **Tlhaku n** 56  
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku n  
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa n  
sedikadikwe.Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya n hore mantswe  
a nyalane le ditshwantsho.  
Ho ngola:Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.

**29** **Re ya hae** 58  
Ho bua ka setshwantsho  
Ho bala polelo  
Modum: u  
Bitsa modumo mme o o khalaro, jwale o o fumanne mme o o  
etsetse sedikadikwe.  
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.  
Boikgathollo: Qetella dipaterone.

**30** **Tlhaku u** 60  
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku u  
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo n sedikadikwe  
Tlatsa dikgeo ka tlhaku u hore mantswe le ditshwantsho di  
nyalane.

**31** **Re fihlile hae hantle** 62  
Ho bua ka setshwantsho  
Ho bala polelo  
Modum: g  
Bitsa modumo mme o o khalaro,jwale o o fumanne o o etsetse  
sedikadikwe.  
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.  
Boikgathollo: Etsa setshwantsho ho bontsha hore o tla jwang  
sekolong tsatsi ka leng.

**32** **Tlhaku g** 64  
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku g  
Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa g  
sedikadikwe.  
Tlatsa dikgeo ka tlhaku g hore mantswe le  
ditshwantsho di nyalane.





## Tema 3: Kamora sekolo



<b>33 Re ja hantle</b>	<b>66</b>	nyalane Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.				
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Tadima setshwantsho mme o etsetsa ditholwana tsohle didikadikwe.						
<b>34 Tlhaku b</b>	<b>68</b>	<b>39 Seithati</b>	<b>78</b>	Bua ka ditshwantsho Ho baladipolelo Modumo:w Bitsa modumo mme o o khalare, ebeo a o fumane o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Bona dipahang		
Tereisa mme o latelle.: Thusa bese ho fihla ntlong e nnge le e nngwe meizing Ho ngola:Tereisa mme o kwetlise tlhaku b Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo b sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku b hore mantswe anyalane le ditshwantsho Etsa ditshwantsho tsa mantswe a qalang ka tlhaku b.		<b>40 Tlhaku w</b>	<b>80</b>	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku w Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa w sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku w ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane Ho bala: Khalara lentswe le nepahetseng le nyallanang le setshwantsho		
<b>35 Ka mora nako ya sekolo</b>	<b>70</b>	<b>41 Ntate</b>	<b>82</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: f Bitsa modumo o o khalare,ebe o a o fumana, o o etsetsa sedikadikwe. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Kopanya difahleho le maikutlo		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku y Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa y sedikad		<b>42 Tlhaku: f</b>	<b>84</b>	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku f Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo f sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		
<b>37 Dipapadi</b>	<b>74</b>	<b>43 Mosebetsi wa hae</b>	<b>86</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: v Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o a o fumana mme o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Nyalanya bolo ho papadi		
<b>38 Tlhaku d</b>	<b>76</b>	Ho bala: Nyalanya karete ya mantswe le mantswe ana Modumo: Tlatsa dikgeo ka tlhaku v ho etsa ho mantswe le ditshwantsho di nyalane. Jwale tereisa tumanosi		<b>44 Tlhaku v</b>	<b>88</b>	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku v Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa v sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya v hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku d Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa d sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku d hore mantswe le ditshwantsho di		<b>45 Enwa ke Mme</b>	<b>90</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Medumo: h Bitsa modumo ebe o a o khalara,jwale o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le ditshwantsho tsena. Bohale ka pono: sebedisa ditshwantsho ho pheta pale.		
<b>46 Tlhaku h</b>	<b>92</b>	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku h Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa h sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku h ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane. Taka setshwantsho sa dintho tse qalang ka modumo h		<b>47 Phomola</b>	<b>94</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Bitsa modumo, o o khalare ebe o a o fumana o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa ho bala le mantswe ana. Boikgathollo: Kopanya matheba beseng.Taka difahleho fensetereng mme o di khalare.
<b>48 Tlhaku f</b>	<b>96</b>	Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku ya z Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa z sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku z hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		<b>49 Jomo o lokisa baesekele</b>	<b>98</b>	
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku j Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa j sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku j hore mantswe le ditshwantsho di nyalane. Khalar dibopho ka tlhaku j e le tshehe		<b>50 Tlhaku k</b>	<b>108</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane be o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe ho mantswe ana Ho latella ka mahlo o sebedisameizi> Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolog Hlalosetsa motswalle sena.		
<b>51 Nkgono le ntatemoholo</b>	<b>102</b>	<b>51 Ho thusana</b>	<b>110</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: l Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane be o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Kgethollo ka pono: Etsa sedikadikwe se sekugubed naming, se bolou sesepeng le se setala ditholwaneng.		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku j Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa j sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku j hore mantswe le ditshwantsho di nyalane. Khalar dibopho ka tlhaku j e le tshehe		<b>52 Tlhaku I</b>	<b>112</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: p Bitsa modumo, o o khalare, ebe o a o fumane jwale o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka dikerese hodima kuku ena ho bontsha dilemo tsaa hao.		
<b>53 Rangwane le mangwane</b>	<b>106</b>	<b>53 Paballo o dilemo di tshelela kajeno</b>	<b>114</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: r Bitsa modumo, o o khalare, ebe o a o fumane jwale o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku c Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo c sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku c hore mantswe a nyallane le ditshwantsho		<b>54 Tlhaku p</b>	<b>116</b>	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku p Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa p sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku p hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Etsa stshwantsho sa lenaneo leo o ratang ho le sheba thelebishingin		<b>55 Re ja nama</b>	<b>118</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: m		

## Tema 4: Lelapa la heso

<b>56 Tlhaku m</b>	<b>120</b>	Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka setshwantsho sa la lelapa leno.		
<b>57 Re hlatswa dijana</b>	<b>122</b>	<b>58 Tlhaku x</b>	<b>124</b>	Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku m Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa m sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku y m hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: q Bitsa modumo, o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella setshwantsho		<b>59 Re ja hantle</b>	<b>126</b>	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku q Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo q sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
<b>60 Tlhaku q</b>	<b>124</b>	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa modumo , o le khalare, o le fumane ebe o le etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho tloha phooofolong ho ya moo e dulang.		
<b>61 Serapa sa diphoofofolo</b>	<b>126</b>	<b>62 Tlhaku x</b>	<b>128</b>	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa x sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le ditshwantsho di nyalane



# Etsa seo ba se etsang



Ha re etseng

Etsisa bana bana .



Tshwara  
hlooho



Tshwara  
mahetla

Tshwara  
mpa



Tshwara nko




Tshwara  
mangwele



Ntsha  
leleme



Kwala  
mahlo






Letsatsi:



Tshwara  
menwana



Bula  
menwana  
haholo



Otlolla letsoho



Tshwara  
hlooho



Tshwara  
hodimo



Ikotlolle haholo

Titjhere: Saena

Letsatsi

3


## 2 Mmele



Mamela titjhere.  
Supa setho sa mmele se nepahetseng.

mahlo  
nko  
molomo  
mahetla  
sefuba  
sephaka  
mpa

menwana  
letsoho  
monwana  
o motona



hloooho  
moriri  
tsebe



meno  
leleme  
molala  
setsu

mmomo  
lengwele  
leoto

menwana






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha diphaka le maoto. Di kgomaretse moo ho nepahetseng.  
Kgabisa setshwantsho ka mebala. Hopola ho etsa sef ahleho.





### 3 Letsoho le letshehadi




Ha re etseng  
setshwantsho



Taka letsoho la hao le letshehadi.

Letshehadi






Letsatsi:



Ha re etseng  
setshwantsho

Taka letsoho la hao le letona ebe  
o bala menwana ya hao.

Letona



Titjhere: Saena

Letsatsi

7




## 4 Botona le botshehadi



Ha re etseng

Ema jwalo ka ngwana ya setshwantshong.  
Bontsha letsoho la hao le letona.  
Bontsha letsoho la hao le letshehadi.  
Bontsha letsoho leo o ratang ho ngola ka lona.  
Bontsha leoto leo o ratang ho raha ka lona.



letsoho le letshehadi



letsoho le letona



leoto le letshehadi

leoto le letona




Letsatsi:

# Tereisa mela




Ha re fumaneng


Etsa dikgwele dibalunung tsena.




Etsa dithupa tsa dipompong tsena.



Thusa notshi ho fumana dipalesa.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.



Titjhere: Saena

Letsatsi

## 5 Ho ithuta ho ngola lebitso la hao



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe  
tlhakung e qalang ya  
lebitso la hao.

E ngole hangata.

A B C D E F G  
H I J K L M N  
O P Q R S T  
U V W X Y Z

Etsa sedikadikwe tlhakung tse ding tsa lebitso la hao.

a b c d e f g h i j k l m n o  
p q r s t u v w x y z

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Lebitso:

Sefane:



Letsatsi:



Ha re ngoleng




Etsa dithupa tsa difolakga tsena.




Etsa dikutu tsa dipalesa tsena.



Thusa tshwene ho fumana ngwana wa yona.



Thusa moshanyana ho fofisa khaete.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# 6 Ba ho kae?

Kotara ya 1 – Beke ya 2



Ha re etseng

Bolela hore bana ba ho kae.



ka tlasa  
lebokose

ka ntle ho  
lebokose



pela ka



ka hara lebokose

o sututsa ka

morao



o dutse  
mahareng



o hulela ka pele



Letsatsi:



# 7 Medumo



Ha re etseng

Bolela hore na e etsa modumo e jwang mme o etse sedikadikwe ho e etsang modumo o moholo.







Letsatsi:

# Tse sa dumellaneng le tse ding



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho tse sa dumellaneng le tse ding.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# 8 Boipaballo




Ha re etseng

Ke eng e kotsi setshwantshong sena? Hobaneng ntho ena e le kotsi?






Letsatsi:



Titjhere: Saena

Letsatsi

17



kgomo

petsana

podí

konyana

tsuonyana

kolojana

letata

# Phaposi ya ho ithuta



Ha re etseng

Shebang setshwantsho mme le buisane ka seo le se bonang.



mokotlana



samentjhisi




senomaphodi



apole



bolo



kgati



dibuka

Letsatsi:

phosuetara



malepa




dikerayone




pensele




sekgomaretsi



sekere




rula



raba



pene le pampiri



pente



borashe ba ho  
penta



seyalemoya



khomputa

Titjhere: Saena


Letsatsi



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang hlabula, o di tlotse ka mmala o **mokgubedu**.

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang mariha o di tlotse ka mmala o **motala**.



Hlabula

Letsatsi:



Mariha

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe dinthong tseo o di sebedisang mabapi le bohlweki.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thusa banana bana hore ba fumane diborashe tsa ho hlatswa meno.  
Sebedisa pensele ho di fumana.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# 13 Metswalle



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Amo le Ati.




Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

ahlama





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Amo	ala	aka
ata	Ati	ama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao.

Titjhere: Saena


Letsatsi





Ha re ngoleng

Ngololla lentswe lena.



aneha



chlama







a a a a a a a

A A A A A



Ha re etseng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa a.






Letsatsi:



**Hare etseng**

Fumana o etse sedikadikwe setshwantshong se tshwanang le sa pele.



Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

a

a d

b


a

b



**Hare etseng**

Fumana sebopoho setshwantshong se tshwanang le se ka lebokoseng.  
Kgabisa ka mmala o tshwanang.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# A re bapaleng mmoho



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



<b>z</b>	<b>s</b>	<b>e</b>	<b>c</b>
<b>e</b>	<b>z</b>	<b>o</b>	<b>s</b>
<b>a</b>	<b>s</b>	<b>x</b>	<b>z</b>
<b>s</b>	<b>u</b>	<b>w</b>	<b>a</b>

**serubele**





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Seipati	sehlahla	sontaha
sefate	seipone	Sello



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.



Seipati      le      Sello      ba      dutse.




Boikgathollo



Thusa nonyana ho fumana sehlaha.



Thusa moshanyana hore a kore.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.










Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



**Ss**



seeta

**s s s s s**

**S S S S S**



Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **S**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **S** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



Titjhere: Saena

Letsatsi


# Re bapala mmoho



## Ati o eme.



Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	e	e
e	c	e	a
a	o	e	a
s	e	a	c





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

eme	lema	kena
besa	wena	seha



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.




Ati                    o                    eme.



Boikgathollo

Kopanya matheba hore o bone phoofolo.







Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



**E** **e**



**e** **ē**







**E** **E**

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya e.



10



Ha re ngoleng



Tlatsa tlhaku e sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

l\_shom\_

\_m\_r\_

p\_ns\_l\_

l\_h\_



10



Titjhere: Saena

Letsatsi

# Re a bapala




Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

i	n	m	u
a	w	i	n
i	o	u	i
m	i	n	u



## Itu o a dumedisa.

inama





Letsatsi:



Bala mantswe, mamela medumo.

itu	itlotsta	inela
bina	podि	inola



Ha re ngoleng  
Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.

Itu o a dumedisa.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.




Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.


Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



T i



inama

i :






I I

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya i.




Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka i.




pod \_



tlhap \_



z \_ p \_



le \_ no

Titjhere: Saena

Letsatsi

# O latelwa ke ntja



**Ha re bueng**

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




**Ha re baleng**




**Medumo**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ruta	rata	roma
robala	raha	reka



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Rapelang                    le                    Refilwe.



Latela tsela ena ho thusa mokganni ho qetella lebelo.

Boikgathollo




Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



r r

R R



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **R**.

Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **R** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

	<b>_oka</b>	
	<b>_obala</b>	
	<b>_aha</b>	
	<b>_walla</b>	
	<b>_akgadi</b>	
	<b>le _ ato</b>	
	<b>_ulela</b>	


## 23 Titjhere ya ka

Kotara ya 1 – Beke ya 6



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo


# Ho a tjhesa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



t	n	e	o
a	e	u	t
e	o	u	t
t	e	n	u

tamati





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

tapole	terene	tulo
tadima	tumelo	tala



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ho                  a                  tjhesa.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.



eeeee



ooocooocooocooocooocoo



ssssssssssssssssssssss

Titjhere: Saena

Letsatsi


# Tlhaku t

Kotara ya 1 – Beke ya 6





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.








t t

T T




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **t**.




Ha re ngoleng Tlatsa dikgeo ka **t**.




onki



amai



apole



erene



ala




seulo

## 25 Re a thusana



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

# O wele.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



o	p	a	b
o	a	o	d
a	o	b	p
d	o	a	o

ota



**Tlotlontswe**

Bala mantswe, mamela medumo.



<b>lesapo</b>	<b>bona</b>	<b>opa</b>
<b>lebone</b>	<b>lona</b>	<b>oka</b>

**Ha re ngoleng**

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

**O****wele.****Boikgathollo**


Qoqela motswalle  
wa hao ka pale  
eo o e boneng  
setshwantshong.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku O sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



m \_ h \_ ma



leb \_ ne



m \_ r \_ ho



m \_ sadi




leb \_ k \_ se



\_ ta


Titjhere: Saena

Letsatsi




## Neo o a bina.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u





Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

nepa	noka	nonyana
neo	nako	nama



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao o be o ngole lebitso la hao.

Setshwantsho sa ka:



## Bukana yaka ya boitsebiso

Lebitso: \_\_\_\_\_

Sefane: \_\_\_\_\_

Letsatsi la  
tswalo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_


Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



noha

**Nn**

nare



**n** **n**

**N** **N**







Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

n  
l  
b

oha  
loha  
boha

n  
s  
b

oka

b  
r  
s

ua

e  
o  
a

ma

Titjhere: Saena

Letsatsi

## 29 Re ya hae



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

# Kutlo o ya hae.



b	u	p	u
u	b	a	p
d	b	u	b
b	u	p	a





## Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Kutlo	dula	buka
kula	pula	mmusi



## Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kutlo                    o                    ya                    hae.





## Boikgathollo

Kenya tlhaku u.

Etsa mola o tlohang lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



d _ la
b _ ka
k _ ka
ul _





**Ha re ngoleng** Ngololla tlhaku ena.

**u**

**Uu**

**ulu**

**u u**

**u u**



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **U**.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku **U** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

set\_ \_lo



ul\_ \_

b\_ \_ka



lam\_ \_n\_ \_

k\_ \_ka



k\_ \_ku

Titjhere: Saena

Letsatsi

# Re fihlile hae hantle



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u

galase





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



galase      gauta      Gauteng



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Mme      o      lata      Ati.





Boikgathollo

Etsa setswantsho o bontshe tselo eo o e sebedisang ha o ya sekolong ka mehla.

Titjhere: Saena

Letsatsi

# Tlhaku g



g g

G G




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng



Tlatsa tlhaku **g** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

\_auteng

\_alase

\_auta



Titjhere: Saena

Letsatsi


# 33 Re ja hantle

Kotara ya 2 – Beke ya 1



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Bonolo o bala buka.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



b	n	m	b
n	u	a	n
u	b	u	a
b	u	n	b





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

bana	Bonolo	bona
besa	bua	buka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.



Bonolo      o      bala      buka.



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho mme o etse sedikadikwe ditholwaneng kaofela.



Titjhere: Saena

Letsatsi



**Ha re ngoleng**

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.

<b>b</b>	a	d	p	p	b
----------	---	---	---	---	---


<b>p</b>	b	d	p	p	a
----------	---	---	---	---	---

<b>d</b>	d	a	p	p	b
----------	---	---	---	---	---



**Ha re ngoleng**

Ngololla tlhaku ena.



**bunya**



**bolo**

<b>b</b>	b
----------	---

<b>B</b>	B
----------	---




Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **b**.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **b** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.




Titjhere: Saena


Letsatsi



## Yena o raha bolo.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

yena

yona

yane

yoyo

yokate

leboya



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.

Yena

o

raha

bolo.



Boikgathollo

Taka mola o yang setshwantshong se nepahetseng.



thabile



hlorile



kgenne



tshohile

Titjhere: Saena

Letsatsi

# Tlhaku Y

Kotara ya 2 – Beke ya 1




Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.




Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



**Yy**

yoyo



**y y**

**Y Y**




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Kgabisa dibopeho tse nang le tlhaku **y** ka mmala o mosehla,  
tse nang le tlhaku **g** ka mmala o motala.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya **y** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



  aka



  okane



  o\_\_o

Titjhere: Saena


Letsatsi

# Dipapapdi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dinamune





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dipapadi	Dineo	dikolo
dibese	dula	dumedisa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.





Lebala                    la                    dipapadi.



Boikgathollo

Etsa mola o tlohang setshwantshong se ka tlase ho fihlela bolong e nepahetseng.



Titjhere: Saena

Letsatsi

75



Ha re ngoleng

Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.

Dd

Dd

dinamune

dikolobe

d d

D D



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **d**.



Ha re ngoleng

**d**      **b**


Tlatsa tlhaku dikgeong hore mantswe  
a nyalane le ditshwantsho.



     olo



     ijo



     inku



     ieto



     ipalesa



     anana


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

## Wena o a hlapa.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

waelese





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

wena	jwang	tawana
wela	watjhe	lewatle



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao kamoo dipuo a bohehang kateng ha a ya sekolong le ha a tswa sekolong.





Titjhere: Saena

Letsatsi

79

Kotara ya 2 – Beke ya 2



**W** **W**

**W** **W**




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **W**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **W** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.

<p>_aelese</p>	<p>j_ang</p>	<p>mosu_e</p>

<p>_atjhe</p>	<p>t_eba</p>	<p>r_ala</p>


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

## Ntate o lokisa zozo.



<b>Z</b>	<b>c</b>	<b>a</b>	<b>s</b>
<b>a</b>	<b>e</b>	<b>z</b>	<b>e</b>
<b>Z</b>	<b>s</b>	<b>c</b>	<b>z</b>
<b>s</b>	<b>x</b>	<b>e</b>	<b>s</b>

ZOZO





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kwa <b>Zulu</b> Natal	<b>Zuma</b>	<b>zozo</b>
<b>Zimbabwe</b>	<b>Se<b>zulu</b></b>	<b>zipi</b>



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate      o      lokisa      zozo.



Boikgathollo

Kopanya matheba ho bontsha hore setshwantsho sena ke eng.





Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



zipi

Zz



zozo

Z Z

Z Z



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe le nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



zozo

yoyo




zipi

zozo



buka

bua



kolobe

koloba



boka

bolo



hula

була

43 Mosebetsi wa hae

Kotara ya 2 – Beke ya 3



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Yena o a bala.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	v
v	r	f	v





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Yena

o



a

bala.



Boikgathollo

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya  
setshwantshong se nepahetseng.



leqeba

dj\_

bl\_

bla

bna

bna

bna



a

e

o

i


u

Titjhere: Saena

Letsatsi


Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



vuvuzela

V V

V V



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

alase

tja

oloi

u uzela

fate



o o

atiba

weba

atjhe


uta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Enwa ke mme Hopolang.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

hula





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

hem	a	ha	ma
he	no	Hopolang	ku



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Enwa ke mme Hopolang.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se boneng ditshwantshong.



Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Isa bana ba  
sekolo ntlong e  
kgubedu.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



**h** **h**

**H** **H**




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **h** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



le \_\_ e

\_\_ empe

\_\_ elikopotara

itj \_\_ eba

\_\_ ama

\_\_ ula



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho se dumellanang le mantswe a ka mabokoseng.

hasa

hula

hempe

haraka


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	v	z	s
t	t	f	o
c	v	c	f
s	f	t	v

## Fumana sefate.

fie





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

fumana	fumane	fana
sefate	fela	fepa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.


Fumana

sefate.



Boikgathollo


Qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang setshwantshong.



1



2



3

O dutse sefateng.

Titjhere: Saena

Letsatsi

95




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



fofa

Ff



folaga

f f

F F




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka ona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **f** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.


le \_\_ ielo

ta \_\_ ole

se \_\_ o \_\_ ane

se \_\_ ate

\_\_ ata



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo


## Jomo o a lokisa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



y	j	g	y
g	j	g	p
y	a	j	g
u	j	a	j

jeresi





Letsatsi:



### Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

ja	jala	jela
jewa	mojahi	dijo



### Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Jomo o a lokisa.



### Boikgathollo

Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong, lebenkeleng le renkeng ya ditekesi.



Titjhhere: Saena

Letsatsi

# Tlhaku j



Ha re ngoleng




Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

j	t	f	tʃ	g	j
t	j	t	tʃ	f	a
f	d	f	t	b	j



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



sejana

sejanna



dijo

dijabo



jeme

borotho




jase

dijo



jwang

jela



jeli

jeresi

Titjhere: Saena


Letsatsi

101



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

**Ntate moholo o  
bala koranta.**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dijo	kgale	monyane	nkongo
ntja	koranta	moholo	lemati



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate      moholo      o      bala      koranta.



Boikgathollo

Bua ka ditshwantsho.




butle



moholo



monyane








Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba ditshwantshong tse latelang.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



coke



C C

C C



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha mantswe le mabitso a qalang ka modumo wa C.

Titjhere: Saena

Letsatsi


105





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

**Kenang le  
shebelle pale.**



k	r	t	k
t	k	t	r
k	t	d	b
v	r	k	e





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kenang	kokota	kamohelo
kopa	kobo	koba



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kenang le shebelle pale.



Boikgathollo

Etsa setshwantso ka hara TV o re bontshe seo le se shebileng.



Titjhere: Saena



Letsatsi

107




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



katse

**Kk**

kobo

**k** **k****K** **K**




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

ku  
  |  
  la  
  |  
  ka  
  |  
  ta

kula  
kuka  
kuta

ka  
  |  
  tiba  
  |  
  tse  
  |  
  ma

ke  
  |  
  lello  
  |  
  tso  
  |  
  na

ko  
  |  
  pa  
  |  
  lla  
  |  
  ra




## Lapeng leso.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



I	v	u	t
t	I	m	m
m	n	u	l
v	u	l	t





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lapeng	leso	lona
lebala	lena	lane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Lapeng

leso.



Boikgathollo



Etsa sedikadikwe se **sekgubedu** nameng.

Etsa sedikadikwe se se **putswa** sesepeng.

Etsa sedikadikwe se **setala** tholwaneng.






Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.







Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



      eoto

      ejwe

      ebokose

      ebone

      ebese



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Paballo o a keteka.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



p	d	p
a	b	a
d	a	d
a	d	p





Letsatsi:



Tlotlontswé

Bala mantswe, mamela medumo.

Palesa	pale	pina
pele	fepa	bapala



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Paballo o a keteka.



Boikgathollo

Kenya dikerese tse lekanang le dilemo tsa hao kukung ena.



Titjhere: Saena

Letsatsi

115



Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



podi

Pp

patsi



p p

P P







Letsatsi:



Ha re ngoleng


Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelang di qalang ka yona ona.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **P** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




\_ere



\_ene



\_ente



\_odi

Titjhere: Saena

Letsatsi

117



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Baja mmoho.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



m	y	p
a	g	m
g	m	g
y	d	y

meno





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Mpho

madi

Molemo

mala

mema

mane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.

Ba


ja

mmoho.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa lapa leno.



ntate

mme

kgaitsei

abuti

nkgono

ntatemoholo




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



meno

**Mm**

molomo


**m m**
**M M**



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa mantswe a qalang ka **m** le **n**.

**m**

**n**



Ha re ngoleng

**m**    **n**


Kenya ditlhaku dikgeong hore mantswe a tsamaelane/nyalane le ditshwantsho.



\_\_**a**oto



\_\_**ooki**




\_\_**okopu**



\_\_**ollo**



\_\_**a**\_\_**a**



\_\_**a**he

Titjhere: Saena

Letsatsi

# 61 Re hlatswa dijana

Kotara ya 2 – Beke ya 8



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Qeto o qala ho  
hlatswa dijana.



q	d	p	d
a	b	q	p
d	q	d	b
q	d	p	q

senqanqane





Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

qela	qolla	qapa
qeta	qala	qoqa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.




Qeto o qala ho hlatswa dijana.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho.



Titjhere: Saena



Letsatsi

123



Ha re ngoleng


Etsa mola ho tloha setshwantshong se ka letsohong le letshehadi ho ya letsohong le letona ka dintho tse dumellanang.



Bona



Tshwara



Fofonela



Eja




Utlwa



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



**Qq**

qoqa



**q** **q**

**Q** **Q**



Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlotsa setshwantsho ka mebala ho latela  
mebala ya ditlhaku.



p=  q=  b=  a=  d=



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **q** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



\_o\_ opela



\_abana




le\_ ephe

# Serapa sa diphoofolo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

**Re bona diphoofolo  
tse hlaha serapeng.**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



X	V	U	X
a	X	a	X
u	a	v	u
v	d	x	d





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

nare	tlou
qwaha	tshwene



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.





Re bona diphoofolo tse hlaha serapeng.



Boikgathollo

Etsa mola o tlolahang diphoofolong ho ya malapeng a tsona.




Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



X X






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bontsha tsela eo ngwanana a e tsamayang ho ya sepetlele.






Titjhere: Saena

Letsatsi

129










Seha moleng o matheba ebe o kgomaretsa bokamorao ba leqephe lena ka morao ho buka ya hao. O etsa phokotho. Mona o ka boloka dintho tseo o di sehileng hore o kgone ha di sebedisa hape.



# Dintho tsa ka tse sehuweng




*botala jwa tlhaga*

*botala jwa tlhaga*



27	Amo	Ati.	Ann	and	Sam.
31	Seipati	le	Sello	ba	dutse
35	Ati	o	eme.		
39	Itu	o	a	dumedisa.	
43	Rapelang	le	Refilwe.		
47	Ho	a	tjhesa.		dipapadi.
51	O		wele.		
55	Neo	o	a	bina	
59	Kutlo	o	ya	hae.	
63	Mme	o	lata	Ati.	
67	Bonolo	o	bala	buka.	Lebala
71	Yena	o	raha	bolo.	

Mantswe a sehetsweng mola:  
Seha dikarete tsa mantswe meleng e entsweng ka matheba.  
A bapise le dikarete tsa mantswe a leqepheng la mosebetsi  
le nang le dinomoro. A kgoma etse hodima lentswe le ka  
letsohong le letona.







79	Wena	o	a	hlapa.	
83	Fumana		sefate.		sebra.
87	Yena	o	a	bala.	
91	Enwa	ke	mme	Hopolang.	
95	Ntate	o	lokisa	zozo.	
99	Jomo	o	a	lokisa.	hhaha
103	Ntate	moholo	o	bala	tse
107	Kenang	le	shebelle	pale.	diphoofolo
111	Lapeng		leso.		bong
115	Palballo	o	a	keteka.	
119	Ba		ja	mmoho.	Re
123	Qeto	o	qala	ho	hlatswa
					dijana.

